

SPISAK ZA KONDICIONE TRENINGE

- **U OBAVEZI**

1. Ognjen Simeunović (takmičar A)
2. Tijana Zdravković (takmičar A)
3. Sena Petrović (takmičar B-A)
4. Aleksandra Prvulović (takmičar A)
5. Dunja Bakal (takmičar A)
6. Vojin Vojinović (takmičar A)
7. Kosta Vojinović (takmičar A)
8. Tijana Dinčić (takmičar B-A)
9. Nikolina Gavran (takmičar A)
10. Aleksandar Čolović (takmičar B)
11. Filip Tomašević (takmičar A)
12. Vasilije Stanković (takmičar B)
13. Aleksandar Đorđević (takmičar B)
14. Strahinja Stevanović (takmičar B)
15. Luka Kovačević (takmičar B)

- **NISU OBAVEZNI ALI IMAJU MOGUĆNOST**

Ostali polaznici priprema (osim grupe D) mogu se svaki dan (do 22 h) prijaviti za jutarnji kondicioni trening.

Ukoliko se prijave u obavezi su da rade.